

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English/Sepedi

Moranang 2021 Kgatišo 2



NPA
tackling
GBVF

Page 6



New fund
to assist
black
farmers

Page 11

Vaccination programme rolls on



President Cyril Ramaphosa with Simphiwe Ntombela, who is the Production Manager at the Aspen Pharmacare sterile manufacturing facility in the Eastern Cape.

South Africa's Coronavirus Disease (COVID-19) vaccination programme is making good progress, with the second phase expected to start soon.

During a recent address to the nation, President Cyril Ramaphosa said Phase 2 of the programme is scheduled to start in mid-May, with registration expected to take place in April.

"Under Phase 2, we hope to vaccinate more of our people over six months," said the President.

In line with international best practice, in Phase 2 government will prioritise those at the highest risk of hospitalisation and death, such as people over 60 and people living with comorbidities.

"To ensure that we have supporting infrastructure over 2 000 vaccination sites have

been identified across the country.

"These include general practitioners' rooms, community clinics and pharmacies, retail outlets and in some instances, larger facilities like stadiums and conference centres," he said.

Electronic Vaccination Data System

Government has established an Electronic Vaccination Data System to manage the vaccine rollout and direct people towards vaccination sites closest to where they live.

"This system will allow you to register, receive an appointment date and site, and receive a digital certificate or a hard copy confirming your vaccination status once vaccinated.

"Everyone that will be vaccinated will have to be registered on the system first, and you will be invited to register once you become eligible," the President said.

Government will work with provincial and district structures and community-based organisations to register those citizens who do not have access to technology.

"We are developing mechanisms to identify and register

Cont. page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za

www.vukuzenzele.gov.za

Tshedimosetso House:

1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083



Vuk'uzenzele



@VukuzenzeleNews

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za

Tel: (+27) 12 473 0353

FREE COPY NOT FOR SALE



Badumedi ba kgatha tema ya bohlokwa ntweng ya go lwantšana le COVID-19

Morago bjale bontši bja badumedi ba maAfrika Borwa ba kopane le ba bangwe go tšwa mafaseng ka bophara go menyanya ya badumedi ye bohlokwa.

Maloko a bodumedi bja ba-Juda malobanyana ebe ba keteka Pesach, Bakreste bona ebe ba keteka Easter gomme Mamoseleme kgaufsinyane batla keteka kgwedi ye kgethwa ya Ramadan.

Bjale setše e le ngwaga wa bobedi mekete ye e ketekwa ka gare ga leuba le le nyamišang lefase ka bophara leo le ilego la hlola tahlegelo ya maphelo a batho ao a fefago dimilione tše 2.5 lefase ka bophara.

Mekgatlo ya Tumelo e kgathile tema ya bohlokwa kudu ntweng ya go lwantšana le bolwetši bjo, e sego feela go fana ka khomotšo ya moyo le tlhahlo, eupša le go lebeliana le tše dingwe tše bohlokwa go ditlamorago tsa leuba go batho bao ba hlokago thušo, go akaretša go fana ka dijo, bodulo le ditirelo tše dingwe tsa go thuša batho.

Tumelo e kgatha tema ye bohlokwa maphelong a dimilione tsa maAfrika Borwa, gomme phuthego ya borapedi e bopa karolo e bohlokwa go mediro ya bodumedi bja bona.

Go kgora go kopana go ditirelo tsa bodumedi go amoegile bakeng sa go ikhutša go tšwa nakong ya mathata a makgolo go batho, malapa le ditshaba.



Go a kwešišega gore ka morago ga sebaka seo se fetago ngwaga dikopano tsa bodumedi di le ka tlase ga dikiletšo badumedi ba na le kgahlego ya go boela go bophelo bjo bo tlwaelegilego.

Ka go lemoga bohlokwa bja phuthego ya borapedi go maphelo a batho ba rena, mmušo o boledišana le setšaba sa bodumedi.

Baetapele ba setšaba sa bodumedi ba kwešiša le go lemoga kotsi e kgolo kudu ya lephoto le lefsa la diphethetšo tsa COVID-19. Go tlologa mola leuba la bolwetši le thomago, mekgatlo ya bodumedi e tšere megato e nepegetšego go fediša go phatlalala ga bolwetši magareng ga barapedi.

Ntsha ye nngwe ye bohlokwa ke gore nakong ya go tsebiša dikiletšo tše di fapafapenego, mekgatlo ya bodumedi e lahlegetšwe ke ditshetele tše dintši tše di ka dirago gore dikereke di

tswalele saruri. Re le mmušo re sa eme ka la gore re šoma le setšaba sa tumelo go hwetša ditharollo tše di ka šomago.

Le ge go le bjalo, maphelo le poloego ya batho di swanetše go ba dilo tše bohlokwa kudu.

Nakong ya ge re be re sa tsebe gore go diragala eng ka leuba le, setšaba sa bodumedi se bontšitše bokgoni ka go ithomela dikgato tsa go tsena dikereke.

Kereke e be e tsenwa ka go swarwa ka inthaneteng gomme barapedi ebe ba kgothaletšwa go rapela ka malapeng a bona, go e na le go ya ditirelong tsa phuthego. Se se ile sa thuša kudu maiteko a setšaba go laola phatlalatšo ya bolwetši.

Baetapele ba bodumedi ba ralokile karolo ye bohlokwa go kgothaletša setšaba go latelela melawana ya ditekanyo tsa maphelo ge ba le ditirelo tsa setšo bjalo ka dipoloko.

Go bile fela bjalo le ka batho ba naga ya rena ba laeditšego boitlamo bja go latela melawana ya bophelo bja setšaba le go dulela kgojana le batho.

E bile ba tseba gabotse gore ba swanetše go tšwela pele ba široga dikopano tše go tletšego.

Bjale re phela mo nakong yeo re swanetšego go ihlo-

komela kudu. Leuba la *Coronavirus* ga se la fedišwa ka nageng ya rena goba lefaseng ka bophara. Kgonagalo ya go ba le lephoto la boraro ke ya kgonthe ebile e tla dula e le gona.

Seo re ithatilego sona dinageng tsa boditšhabatšaba ke gore ga ra swanela go leka Modimo. Dinaga tše dintši di ile tsa fokotša dikiletšo tsa tsona tsa go laola bolwetši bjo, gomme tsa hwetša di swanela ke go bušetša magato a bogale go feta a pele.

Dikopano tše di nago le batho ba bantši, e ka ba tsa badumedi goba tše dingwe, di nale

kotsi ya go phatlalatša twatši, go sa šetšwe gore o dirišitše ditekanyo tsa go dulela kgojana le batho le go hlaphadiatla ka sebolaiditwatši.

Dimilione tsa maAfrika Borwa kgale ba keteka ditumelo tsa bona. Nageng ya rona yeo e šireletšago tokelo ya tshwanelo ya bodumedi, maatla ka moka a swanetše a dirwe go thekga batho ba rena go diriša ditokelo tše.

Gomme ge ba diriša ditokelo tše, re swanetše go dira bonnete bja gore ga re tsenye ditshwanelo goba maphelo a ba bangwe kotsing

Ye ke ntsha yeo baetapele ba badumedi bao ke kopanego le bona ba dumelanago le nna ka yona ka bottlalo. Ba kwešiša maikarabelo ao a rwelego ke bodumedi – ao a rwelego ke maAfrika Borwa ka moka a go obamela megato ye e sa šomago ye e beilwego go šireletša maphelo batho le go boloko maphelo.

Sebaka sa go feta ngwaga, re šomile mmogo bjalo ka setšaba go laola leuba le. Bjalo ka ge re šoma go lwantšana le lona, re hloka go tiiša boikemišetšo bja rena go dira dilo ka tsela ya boikarabelo le go itlhokomela.

Ka go dira seo, re tlabe re diragatša melaetša ya lefase ya go ba le tshepo, go phološo, go lokologa le go swaragana e lego melaetša yeo go tla rerwago ka yona matšatšing le dibekeng tše di tlago Dikerekeng, Disanakokeng, Dintlong tsa Borapedi tsa Mamoseleme le magaeng a rena ka nageng. ❶

Leano la kgwebo ya dikgogo le kgola balemi ba naga

INTASETERI YA AFRIKA BORWA ya dikgogo le mae e šoma gabotse gomme se ke ka lebaka la Leano la Maleba la Kgwebo ya Dikgogo.

Ge Beverly Mhlabane a tšeа leeto la go ya lebenkeleng go yo reka mae, obe a sa tsebe gore nako yeo a boelago gae kgopolole e tla be e tšweletše ya kgwebo ya gagwe ye e atlegilego.

"Ka letšatši le lengwe ke ile ka ya lebenkeleng go yo reka mae gomme ka hwetša mae a ej a tšelete ye ntši kudu gomme ka tšeа sephetho sa go reka dikgogo tše 10 tšeа go bea mae gore re kgone go ikhweletše mae ka lapeng," a realo.

Kgogo e bea lee ka morago ga diiri tše dingwe le tše dingwe tše 26, e lego seo se bego se bontsha gore Mhlabane a ka hwetša tekano ya mae a seswai goba senyane ka letšatši.

Morago ga dikgwedi tše pedi, o ile a thoma go rekišetša baagišane mae a.

Se se ile sa mo dira gore a fotoše karatše ya gagwe go ba ngwako wa dikgogo. Ka nako yeo gape o be a na le tšhengwana ya merogo ka serapaneng.

Mhlabane, yoo a ilego a šoma bjalo ka moetšineare, o be a na le toro ya go tlogela mošomo go yo ithomela kgwebo ya gagwe ya go rekiša le go rentiša madulo.

Ka 2014, nakwana morago ga go ikhweletše dikgogo, o ile a reka diheketa tše pedi tšeа naga kua Benoni, go la Gauteng, ka maikemišetše a go aga madulo.

Le ga go le bjalo, leano la gagwe le ile la folotša ka gore naga yeo masepala o be o e beetše go tla go lengwa.

O ile a tšeа sephetho sa go katološa kgwebo ya gagwe ye nnyane ya bolemi.

Tshepedišo ye telele
Lega go le bjalo, tlhaelelo ya ditlabela tšeа motheo tše bjalo ka legora, ditanka tšeа meetse



Beverly Mhlabane ke mong wa polasa ya Zapa Farm yo a ikgantshang.



le motlagase e bolela gore o thomile fela go šomiša naga ye ka 2016.

Mosadi yo wa mengwaga ye 49 o gopola ka moo a bego a šomiša tshepedišo ya nyakišišo ya Google go dira dinyakišišo ka ga bolemi.

Go gata ga gagwe ga nnyane ga nnyane go mo tšwetše mohola gomme lehono ke mong wa polasa yeo a ikgantshago ka yona ya Zapa Farm, kgwebo ya tšeа temo yeo e atlegilego.

O tšwetše pele a šomiša dihekerata tšeа gagwe tše pedi tšeа naga go oketša botšweletše bja gagwe bja mae le go lema sepenatše, kale, pherephere ye tala le di ditamati, tšeа temo yeo e atlegilego.

di rekišetša badudi ba tikologo, gore a kgone go lokela dithanele tše pedi gape tšeа merogo, a hlagolele diheketara tšeа go ka ba bogolo bja heketara le seripa le go aga mengwako ya go beela mae ya go swara mae a 5 000 le a 2 000.

Polasa ye e rekišetša ditšweletšwa tšeа yona mafelo a bojelo a mane a Wimpy, Pick n Pay, lefelo la marobalo la Holiday Inn le mabenkejana a tikologo, gare ga a mangwe.

"Le ga go le bjalo, re na le tlhaelelo ya ditšweletšwa bjalo ka ge re na le mafelo a mantši ao re a rekišetšago go feta ditšweletšwa tšeа tsebagatšwa mengwageng ye malwa yeo e tlago.

Leano la Maleba la Kgwebo ya Dikgogo, leo le dirilwego ke mmušo le batšeakaloro ba intaseteri, go balwa le batšweletše ba dikgogo le mae, balemi, basegi ba nama ya kgogo le mae, bao ba romelang dinageng tšeа ka ntle le bao ba romelang ka mono le mekgatlo ya bašomi.

Morago ga gore le saenelwe ka 2019, leano le le ikemišeditše go hlola mešomo ka gare ga intaseteri ka go diriša bontši bja ditekanyo tšeа di tlago go

sense ya Mhlabane ya go šomiša meetse le go mo abela tlhahlo botšweletše bja mae.

Thekgo go balemi

Molaodikakaretšo wa SAPA, Izaak Breitenbach o re intaseteri e beeleditše dimilione go thekga balemi ba bathobaso le go godiša botšweletše bja nama ya kgogo le mae ka 5%. Ka dikgwedi tše 12 fela, dikonteraka tše 13 tšeа balemi ba bathobaso bao ba sa golago di ile tšeа hlongwa gomme gwa hlolega mešome ye 960.

"Intaseteri e beeleditše R780 milione go hlola mebaraka ya dikonteraka tše 50 tšeа bathobaso bao ba golago le go dira gore bao ba romealgo nama ya kgogo ka ntłe ga naga ba hlole mešomo nageng. Intaseteri e dirile gape le go lefelela balemi ba 19 ba bathobaso dithuto tšeа kgwebo bao ba lego lenaneong la Kgoro ya Temo, Peakanyoleswa ya Naga le Tlhabollo ya Dinagamagae," a realo.

Balemi ba 40 ba go ikema le bona ba filwe maele le tlhahlo ya go amana le tshepetšo ya dikgwebo tšeа botšweletše bja nama ya kgogo le mae.

"Intaseteri gape e na le lenaneo la balemi ba ba ingwadišitše go dikgwebo potlana, dikgwebo tšeа magareng, le dikgwebo tšeа kgolo (di-SMME) tše 670 bao re ba thušago ka tshedimošo ya maleba," a realo.

Go tlaleletša moo, SAPA e na le puku ya go ruta balemi ka botšweletše bja nama ya kgogo le mae le go ngwala maano a bona kgwebo.

Batšweletše ba kgogo ba itlamile go beeletša R1.5 bilione ditlabakeleng tšeа bona ka noši tšeа ditšweletšwa mengwageng ye mene yeo e tlago, tšeа di tlago go hlola koketše ya mešomo ye 4 000.

Intaseteri e tla beeletša gape R1.7 bilione yeo e tla šomišwago go thomiša dikonteraka tšeа kgwebo tše 50 tšeа balemi. Peeletšo ye e tla thekgwa ke intaseteri le dikhamphani tšeа mmušo tšeа go fapafapana. **¶**

Mothopo: SAnews.gov.za

Go hwetša
tshedimošo ka botlalo,
beeletša SAPA go
011 795 9920.